



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0259020 / 016

U Podgorici, dana 17.05.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA, broj 250374 podnijetoj dana 16.05.2017 u 10:11:09, preko

Ime i prezime: SLAVIŠA JELIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA - registarski broj 5 - 0259020, PIB 02436981 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 18.09.2014

Registruje se - upisuje se: Statut od 12.05.2017

Adresa uprave - sjedišta:

Briše se: UL. SLOBODE 74/II PODGORICA

Registruje se - upisuje se: ŠEIK ZAIDA BR.13 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte:

Briše se: UL. SLOBODE 74/II PODGORICA

Registruje se - upisuje se: ŠEIK ZAIDA BR.13 PODGORICA

Naziv osnivača INJAZ EASTERN EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Briše se: INJAZ EASTERN EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Registruje se - upisuje se: INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND

Izvršni direktor:

Briše se: STAMENA GAČEVIĆ

Registruje se - upisuje se: SLAVIŠA JELIĆ

sa Statutom

Slaviša Jelić
19.05.2017

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Ovlašćeni zastupnikom)

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se:

STAMENA GAČEVIĆ

Registruje se - upisuje se: MUSTAFA GHAZI KHERIBA

Adresa: KANADA

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 16.05.2017 u 10:11:09 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću LUČICE MONTENEGRO. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III

Sanja Novčević
Sanja Novčević

M.P.

Veljko Blagojević
Pomoćnik direktora
Veljko Blagojević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0259020 / 015
PIB: 02436981

Datum registracije: 04.08.2005.
Datum promjene podataka: 19.09.2014.

"LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA

Broj važeće registracije: /015

Skraćeni naziv: LUČICE MONTENEGRO

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 03.08.2005.

Datum donošenja Statuta: 03.08.2005. Datum promjene Statuta: 18.09.2014.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: UL. SLOBODE 74/II PODGORICA

Adresa sjedišta: UL. SLOBODE 74/II PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Mješoviti

Upisani kapital: 8.129.022,38Euro (Novčani 8.129.022,38Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

INJAZ EASTERN EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

WK 179181

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

Adresa: KAJMANSKA OSTRVA, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN,
ELGIN AVENUE BR. 190 KAJMANSKA OSTRVA

LICA U DRUŠTVU:

STAMENA GAČEVIĆ [REDACTED]

Uloga: Ov [REDACTED]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

STAMENA GAČEVIĆ [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

*Mustafa
Ghani*

*Slaviša
Jelic*

Izdato: 16.05.2017 godine u 10:13h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 250374

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je SLAVIŠA JELIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - LUČICE MONTENEGRO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50259020 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika

Saglasnost

Kopija pasoša

Odluka o izmjeni Statuta

izvod sa prevodom

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 16.5.2017. god.

Podgorica, dana: 16.5.2017. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava ☐ Zastupnika ☒ Dugomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Slaviša Jelić

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02436981

Registarski broj:

5-0259020

Puni naziv:

Lučice Montenegro društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD☐ KD☐ AD☐ DOO☐ NVO☐ Ustanova☐ Zadruga☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

12.05.2017

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

Podgorica

2.2. Mjesto:

Podgorica

2.3. Ulica:

Šeik Zaida

2.4. Broj:

13

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

Crna Gora

3.2. Opština

Podgorica

3.3. Mjesto:

Podgorica

3.4. Ulica:

Šeik Zaida

3.5. Broj:

13

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐ Povećanje☐ Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☐ Regstruje se ☐ Mijenja se udio **PROMJENA NAZIKA OSNIVAČA**

10.1. Status:

☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

Integrated Eastern European Fund

10.4. Sjedište / Adr

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

100

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlaštenja**12.1. Status**☒ Direktor☐ Predsjednik organa upravljanja☐ Član odbora direktora☐ Član organa upravljanja☐ Član upravnog odbora☐ Sekretar društva☒ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Stamena Gačević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu☐ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☐ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

☒ Direktor☐ Predsjednik organa upravljanja☐ Član odbora direktora☐ Član organa upravljanja☐ Član upravnog odbora☐ Sekretar društva☐ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Staviša Jelić

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☒ ograničena

U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ Ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

☐ Direktor☐ Predsjednik organa upravljanja☐ Član odbora direktora☐ Član organa upravljanja☐ Član upravnog odbora☐ Sekretar društva☒ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Mustafa Ghazi Kheriba

12.4. Adresa:

Država

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☒ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

**13. OSTALE REGISTRACIJE**

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

☐**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH
SUBJEKATA U PODGORICI**

Datum: 12.05.2017

**CENTRAL REGISTRY OF BUSINESS
ENTITIES IN PODGORICA**

Date: 12/05/2017


OVLAŠĆENJE

Ovlašćujem Slavišu Jelića, JMBG
[REDACTED]
Lučice Montenegro doo Podgorica, PIB
02436981, kod Centralnog registra
privrednih subjekata preda prijavu za
registraciju promjene podataka u
navedenom Društvu, kao i da preuzme
odgovarajuću potvrdu.

AUTHORIZATION

I hereby authorize Slaviša Jelić, personal
[REDACTED] on
behalf of Lučice Montenegro doo
Podgorica, TIN 02436981, to submit
application for registration of change of
data in the mentioned Company, as well as
to take over the relevant certificate.

**OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director**



Mustafa G. Kheriba



Na osnovu člana 3 Statuta društva Lučice Montenegro doo Podgorica, Osnivač, dana 12.05.2017 godine donosi:

**ODLUKU
O PROMJENI SJEDIŠTA DRUŠTVA I ADRESE
ZA PRIJEM SLUŽBENIH DOKUMENATA**

- I Vrši se promjena sjedišta i adrese za prijem službenih dokumenata Društva „Lučice Montenegro“ društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica;
- II Novo sjedište Društva i adresa za prijem službenih dokumenata je u Podgorici, **ul. Šeik Zaida br. 13;**
- III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod Centralnog registra privrednih subjekata;
- IV Ovu Odluku dostaviti CRPS.

Obrazloženje

Prema članu 3 Statuta Lučice Montenegro doo Podgorica Osnivač može promijeniti sjedište Društva, pa je imajući u vidu navedeno Osnivač odlučio kao u dispozitivu.

Based on Article 3 of the Articles of Association of the company Lučice Montenegro doo Podgorica, the Founder of the Company, on 12/05/2017, adopted the following:


**DECISION ON CHANGE OF THE HEAD-OFFICE
OF THE COMPANY AND THE ADDRESS FOR
RECEPTION OF OFFICIAL DOCUMENTS**

- I The head-office and the address for reception of official documents of the Company „Lučice Montenegro“ društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica has been changed;
- II New head-office of the Company and the address for reception of official documents is in Podgorica, **13, Sheikh Zayed street;**
- III This Decision will enter into force on the day of its registration at Central registry of companies;
- IV This Decision will be delivered to the Central registry of companies.

Rationale

In accordance with the Article 3 of the Articles of Association of Lučice Montenegro doo Podgorica the Founder may change the head-office of the Company, so taking into account the above, the Founder decided as stated in the disposition of this Decision.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director


Mustafa G. Kheriba



Na osnovu člana 10 Statuta privrednog društva "Lučice Montenegro" doo Podgorica, Osnivač društva, dana 12.05.2017 godine donosi sljedeću:

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA I
OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA**

- I Razrješava se Stamen Gačević, [REDACTED] Izvršnog direktora i Ovlašćenog zastupnika Društva;
- II G-đi Gačević prestaje dužnost Izvršnog direktora i Ovlašćenog zastupnika zaključno sa 11.05.2017 godine;
- III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;
- IV Ovu odluku dostaviti CRPS.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 10 Statuta Lučice Montenegro doo Podgorica Osnivač je ovlašćen da bira i razrješava Izvršnog direktora, pa je imajući u vidu navedeno Osnivač odlučio kao u dispozitivu.

Pursuant to Article 10 of the Articles of Association of the Company "Lučice Montenegro" doo Podgorica, the Founder of the Company, on 12/05/2017, adopted the following:


**DECISION
ON DISMISSAL OF EXECUTIVE
DIRECTOR AND AUTHORIZED
REPRESENTATIVE**

- I Stamen Gačević, Personal ID No. [REDACTED] the position of Executive director and Authorized representative of the Company;
- II Mrs. Gačević ceases to be Executive director and Authorized representative conclusive with 11/05/2017;
- III This Decision becomes effective as of the day of registration in Central Register of Business Entities;
- IV This Decision shall be delivered to Central Register of Business Entities.

RATIONALE

According to the Article 10 of the Articles of Association of Lučice Montenegro doo Podgorica the Founder is authorized to appoint and dismiss Executive director, so taking into account the above, the Founder decided as stated in the disposition of this Decision.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director


Mustafa G. Kheriba



Na osnovu člana 10 Statuta privrednog društva "Lučice Montenegro" doo Podgorica, Osnivač društva, dana 12.05.2017 godine donosi sljedeću:

O D L U K U
O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA

- I Imenuje se Slaviša Jelić, JMBG [REDACTED] za Izvršnog direktora Lučice Montenegro doo počev od 12.05.2017 godine do razrješenja;
- II Imenovanio je ovlašten da djeluje kolektivno sa Ovlaštenim zastupnikom Društva i ima ograničena ovlaštenja u prometu, u skladu sa Statutom;
- III Nakon razrješenja sa mjesta Izvršnog direktora, zaposleni će se rasporediti na radno mjesto, koje odgovara stepenu i vrsti njegove stručne spreme, znanju i sposobnostima, u skladu sa Ugovorom o radu kojim je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme;
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;
- V Ovu odluku dostaviti CRPS.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 10 Statuta Lučice Montenegro doo Podgorica Osnivač je ovlašten da bira i razrješava Izvršnog direktora, pa je imajući

Pursuant to Article 10 of the Articles of Association of the Company "Lučice Montenegro" doo Podgorica, the Founder of the Company, on 12/05/2017, adopted the following:

DECISION
ON APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR

- I Slaviša Jelić, personal ID No. [REDACTED] Montenegro doo starting from 12/05/2017 until dismissed;
- II Appointed party is authorized to act collectively with Authorized representative of the Company and has limited rights in commerce, in accordance with Articles of Association;
- III After dismissal from the position of Executive director, the employee will be reassigned to the other work position, corresponding to the degree and type of his education, knowledge and capabilities, in accordance with the Employment agreement, by means of which the work relation for indefinite period of time is defined;
- IV This Decision becomes effective as of the day of registration in Central Register of Business Entities;
- V This Decision shall be delivered to Central Register of Business Entities.

RATIONALE

According to the Article 10 of the Articles of Association of Lučice Montenegro doo Podgorica the Founder is authorized to

u vidu navedeno Osnivač odlučio kao u | appoint and dismiss Executive director, so
dispozitivu. taking into account the above, the Founder
decided as stated in the disposition of this
Decision.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director



Mustafa G. Kheriba



Na osnovu člana 10 Statuta privrednog društva "Lučice Montenegro" doo Podgorica, Osnivač društva, dana 12.05.2017 godine donosi sljedeću:

**O D L U K U
O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG
ZASTUPNIKA**

- I Imenuje se Mustafa Ghazi Kheriba, [REDACTED] zastupnika Društva počev od 12.05.2017 godine, na neodređeno vrijeme odnosno do razrješenja;
- II Imenovani je ovlašćen da djeluje pojedinačno i ima neograničena ovlašćenja u prometu;
- III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;
- IV Ovu odluku dostaviti CRPS.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 10 Statuta Lučice Montenegro doo Podgorica Osnivač je ovlašćen da donosi sve odluke koje nisu u nadležnosti Izvršnog direktora, pa je imajući u vidu navedeno Osnivač odlučio kao u dispozitivu.

Pursuant to Article 10 of the Articles of Association of the Company "Lučice Montenegro" doo Podgorica, the Founder of the Company, on 12/05/2017, adopted the following:

**DECISION
ON APPOINTMENT OF AUTHORIZED
REPRESENTATIVE**

- I Mustafa Ghazi Kheriba, passport No. [REDACTED] Authorized representative of the Company starting from 12/05/2017, for indefinite time i.e. until dismissed;
- II Appointed party is authorized to act individually and has unlimited rights in commerce;
- III This Decision becomes effective as of the day of registration in Central Register of Business Entities;
- IV This Decision shall be delivered to Central Register of Business Entities.

RATIONALE

According to the Article 10 of the Articles of Association of Lučice Montenegro doo Podgorica the Founder is authorized to reach all the decisions that are not in jurisdiction of the Executive director, so taking into account the above, the Founder decided as stated in the disposition of this Decision.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director


Mustafa G. Kheriba




**SAGLASNOST SA
IMENOVANJEM**

Ja, dolje potpisani Mustafa Ghazi Kheriba, saglasan sam sa imenovanjem za Ovlašćenog zastupnika društva Lučice Montenegro doo Podgorica.

**CONSENT TO THE
APPOINTMENT**

I, undersigned Mustafa Ghazi Kheriba, hereby give my consent to the appointment for the Authorized representative of the company Lučice Montenegro doo Podgorica.



Mustafa Ghazi Kheriba

Na osnovu člana 10 Statuta privrednog društva "Lučice Montenegro" doo Podgorica, Osnivač društva, dana 12.05.2017 godine donosi sljedeću:

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta
i promjeni naziva
Osnivača

- I Donose se izmjene i dopune Statuta Lučice Montenegro doo Podgorica i vrši se promjena naziva Osnivača Društva iz "Injaz Eastern European Property Development Company" u "Integrated Eastern European Fund";
- II Tekst izmjena i dopuna Statuta čini sastavni dio ove Odluke, kao i potvrda o promjeni naziva Osnivača;
- III O sprovođenju ove Odluke staraće se Izvršni direktor Društva;
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod Centralnog registra privrednih subjekata;
- V Ovu Odluku dostaviti CRPS.

Obrazloženje

Prema članu 10 Statuta Lučice Montenegro doo Podgorica Osnivač je ovlašten da vrši izmjene i dopune Statuta Društva, pa je imajući u vidu navedeno Osnivač odlučio kao u dispozitivu.

Pursuant to Article 10 of the Articles of Association of the Company "Lučice Montenegro" doo Podgorica, the Founder of the Company, on 12/05/2017, adopted the following:

DECISION
on changes and amendments of Articles of
Association and change of name of the
Founder


- I Changes and amendments of Articles of Association of Lučice Montenegro doo Podgorica are adopted and the name of the Founder of the Company has been changed from "Injaz Eastern European Property Development Company" to "Integrated Eastern European Fund";
- II The text of changes and amendments of Articles of Association is an integral part of this Decision, as well as a Certificate on change of name of the Founder;
- III Enforcement of this Decision will be taken care of by Executive director of the Company;
- IV This Decision will enter into force as of its registration at Central registry of companies;
- V This Decision will be delivered to the Central registry of companies.

Rationale

According to the Article 10 of the Articles of Association of Lučice Montenegro doo Podgorica the Founder is authorized to adopt changes and amendments of Articles of Association of the Company, so taking into account the above, the Founder decided as stated in the disposition of this Decision.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND

Direktor/Director


Mustafa G. Kheriba



Na osnovu člana 10 Statuta privrednog društva "Lučice Montenegro" doo Podgorica, Osnivač društva, dana 12.05.2017 godine donosi sljedeću:

IZMJENE I DOPUNE STATUTA LUČICE MONTENEGRO DOO PODGORICA

Član 1

U članu 1 stav 2, riječi „Centralnom registru Privrednog suda“ mijenjaju se riječima „Centralnom registru privrednih subjekata“.

Član 2

U članu 2 riječi „INJAZ EASTERN EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED“ mijenjaju se riječima „INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND“.

Član 3

U članu 3 mijenja se stav 3 i stav 4 pa sada glase:

„Sjedište društva je u Podgorici, ul. Šeik Zaida br. 13.

Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je u Podgorici, ul. Šeik Zaida br. 13“.

Član 4

U članu 5 mijenja se stav 1 pa sada glasi:

„Glavna djelatnost društva je registrovana pod šifrom 6810 – Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina.“

Član 5

U članu 7 riječi „INJAZ EASTERN EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT

Pursuant to Article 10 of the Articles of Association of the Company "Lučice Montenegro" doo Podgorica, the Founder of the Company, on 12/05/2017, adopted the following:

CHANGES AND AMENDMENTS OF LUČICE MONTENEGRO DOO PODGORICA ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 1

In Article 1 paragraph 2, words "Central Registry of Commercial Court" have been replaced by the words "Central Registry of Business Entities".

Article 2

In Article 2 words "INJAZ EASTERN EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED" have been replaced by the words "INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND".

Article 3

In Article 3 paragraph 3 and paragraph 4 have been changed and now reads:

"The head-office of the Company is in Podgorica, ul. Šeik Zaida br. 13 (13, Sheikh Zayed street).

Official address of the Company for reception of official documents is in Podgorica, ul. Šeik Zaida br. 13 (13, Sheikh Zayed street)".

Article 4

In Article 5 paragraph 1 have been changed and now reads:

"Main activity of the Company is registered under the code 6810 – Buying and selling of own real estates".

Article 5

In Article 7 words "INJAZ EASTERN EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT

COMPANY LIMITED" mijenjaju se riječima „INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND”.

U istom članu poslije riječi "Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom" dodaju se riječi „ili davanjem zajmova”.

Član 6

Član 8 se mijenja i sada glasi:

„Lica ovlašćena za zastupanje, zastupaju, predstavljaju i potpisuju dokumenta Društva u poslovima za koje je Društvo registrovano, u skladu sa ovim Statutom.

Izvršni direktor Društva, u okviru svojih ovlašćenja, može dati drugom licu pismeno punomoćje za preduzimanje određenih pravnih i drugih radnji.

Izvršni Direktor je ovlašćen za zastupanje Društva samo kolektivno sa ovlaštenim zastupnikom određenim od strane Osnivača i ima pravo da kolektivno sa Ovlaštenim zastupnikom određenim od strane Osnivača djeluje u ime i za račun Društva i da sklapa bilo kakav ugovor ili da isplaćuje bilo kakve izdatke u ime Društva koji su potrebni ili poželjni da bi se obavio poslovni poduhvat, u skladu sa direktivama i instrukcijama Osnivača i ograničenjima definisanim ovim Statutom.

Smatra se da su sve pravne i druge radnje koje su preduzete kolektivno od strane Izvršnog direktora i Ovlaštenog zastupnika odobrene od strane Osnivača.

COMPANY LIMITED" have been replaced by the words "INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND".

In the same Article, after the words "The Founder shall provide additional funds for operation of the Company by increase of capital in accordance with the law", words "or by giving loans" have been added.

Article 6

Article 8 have been changed and now reads:

"The persons authorized to represent the Company shall represent and act for the Company and sign the Company's documents in the operations for which the Company has been registered, in accordance with these Articles of Association.

The Executive Director may, within the scope of its authorities, give another person a written power of attorney for undertaking individual legal and other actions.

The Executive Director shall be authorized to represent the Company only collectively with the Authorized representative appointed by the Founder and shall be entitled to act collectively with the Authorized representative appointed by the Founder on behalf and for the account of the Company and conclude any contract or pay any expenses on behalf of the Company that are necessary or advisable in order to achieve a business undertaking, in accordance with directives and instructions from the Founder and the restrictions defined in these Articles of Association.

All legal and other actions undertaken collectively by the Executive Director and the Authorized Representative shall be considered approved by the Founder.

Ovlašćeni zastupnik može preduzimati pravne radnje pojedinačno i ima neograničena ovlašćenja u prometu.

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva i u cilju održavanja zakonitosti može preduzimati sve pravne i druge radnje pojedinačno i bez ograničenja.

Član 7

U članu 10 briše se stav 2 koji glasi: „Sve odluke Skupština društva usvaja većinom glasova u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, izuzev finansijskih odluka iz bilo kog od navedenih polja nadležnosti Skupštine i Izvršnog direktora koje se odnose na iznos koji premašuje 50,000 € (pedeset hiljada eura), u kojem slučaju je za punovažnost odluke potrebna saglasnost Osnivača“ i stav 3 koji glasi: „Odredbama stava 2 ovog člana, nisu povrijeđene odredbe Člana 7 o uvećanju i smanjenju kapitala kao ni člana 12 o imenovanju Izvršnog direktora“.

Član 8

U članu 11 briše se stav 4 (poslednji stav) koji glasi: „Izvršni direktor društva je *Stamena Gačević*“.

Član 9

Briše se član 16 koji glasi: „Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva.

Društvo, u skladu sa odlukom Osnivača, može formirati i druge fondove i rezerve koje nisu obavezne po zakonu“.

Authorized representative may undertake legal actions individually and has unlimited rights in commerce.

The Executive Director shall be responsible for the legality of work of the Company and may undertake all legal and other actions individually and without limitation in order to maintain such legality.

Article 7

In Article 10 paragraph 2 which reads: *“General assembly of the Company reaches all decisions by majority votes in accordance with the Law on business entities, save for the financial decisions from the jurisdiction of the General assembly and Executive director that refers to amounts exceeding EUR 50,000 (fifty thousand euro), in which case the consent of the Founder is required”* and paragraph 3 which reads: *“Provisions of paragraph 2 of this Article, does not violate provisions of Article 7 on increase and decrease of capital nor provisions of Article 12 on appointment of Executive director”*, have been deleted.

Article 8

In Article 11 paragraph 4 (last paragraph) which reads: *“Executive director of the Company is *Stamena Gačević*”*, have been deleted.

Article 9

Article 16 which reads: *“The Company have the reserve fund. Each year, 5% of the profit is contributed to the reserve fund until the fund reaches 10% of the total capital of the Company. Funds from the reserve fund are used solely for covering the losses of the Company.*

The Company, based on decision of the Founders, may form other funds and reserves that are not mandatory according to law” have been deleted.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, član 17 postaje član 16, član 18 postaje član 17 itd.

Član 10

U članu 29 dodaje se stav koji glasi: „U slučaju neslaganja između Ugovora o osnivanju i Statuta Društva, preovladavaće odredbe Statuta“.

Član 11

Ostale odredbe Statuta koje nijesu u suprotnosti sa ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi i primjenjuju se.

Član 12

Prečišćen tekst Statuta Lučice Montenegro doo Podgorica dostaviće se CRPS u Podgorici radi evidentiranja promjena.

Član 13

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom registracije.

In line with the preceding paragraph of this Article, Article 17 becomes Article 16, Article 18 becomes Article 17 etc.

Article 10

In Article 29, new paragraph is added and reads: "In case of discrepancy between the Incorporation agreement and Articles of Association, provisions of the Articles of Association shall prevail."

Article 11

Other provisions of Articles of Association that are not inconsistent with provisions of these changes and amendments remain in force and applied.


Article 12

Consolidated text of Lučice Montenegro doo Podgorica Articles of Association will be delivered to Central register of companies in Podgorica for registration of changes.

Article 13

These changes and amendments of Articles of Association enter into force as of the date of its registration.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director


Mustafa G. Kheriba



Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima CG (SI. list RCG br. 6/02 i SI. List CG 17/07 i 80/08, 40/10, 36/11, 40/11),

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND, matični broj WK 179181,

U svojstvu osnivača Društva

Dana 12.05.2017 godine usvojio je izmjene i dopune Statuta donijetog 18.09.2014 godine, pa se 12.05.2017 godine usvaja sljedeći:

Prečišćeni

STATUT

Društva sa ograničenom odgovornošću «LUČICE MONTENEGRO»

Podgorica

Opšte odredbe

Član 1

Osnivač osniva «Lučice Montenegro» društvo sa ograničenom odgovornošću, za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.

«Lučice Montenegro» DOO Podgorica, (u daljem tekstu "Društvo"), postaje pravno lice sa danom registrovanja u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 2

Osnivač Društva je:

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND

sa registrovanim sjedištem na Kajmanskim ostrvima sa brojem WK 179181 čija je kancelarija registrovana na Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KYI-9005, Kajmanska ostrva i čija administrativna adresa je 14. sprat, C2 Aseel Building, Al Bateen Towers, Bateen, Abu Dabi;

Naziv i sjedište Društva

Član 3

Društvo posluje pod nazivom «Lučice Montenegro» društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica.

Skraćeni naziv društva je «Lučice Montenegro » DOO, Podgorica.

Sjedište društva je u Podgorici, ul. Šeik Zaida br. 13.

Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je ul. Šeik Zaida br. 13.

Osnivač može izmijeniti naziv i sjedište Društva.

Pečat i štambilj Društva

Član 4

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstom po obodu: «Lučice Montenegro» DOO Podgorica.

Društvo ima svoj štambilj koji je okruglog oblika sa tekstom po gornjoj ivici «Lučice Montenegro» društvo sa ograničenom odgovornošću, a u sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka «Datum».

Djelatnost društva

Član 5

Glavna djelatnost društva je registrirana pod šifrom 6810 – Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina.

Ostale djelatnosti društva su:

- 4110 Razrada građevinskih projekata
- 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 4311 Rušenje objekata
- 4312 Pripremna gradilišta
- 4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 4213 Izgradnja mostova i tunela
- 4221 Izgradnja cjevovoda
- 4212 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 4222 Izgradnja električnih i telekomunikacijskih vodova
- 4299 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4391 Krovni radovi
- 4211 Izgradnja puteva i autoputeva
- 4291 Izgradnja hidro objekata
- 8020 Usluge sistema obezbjeđenja
- 4321 Postavljanje električnih instalacija
- 4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 4331 malterisanje
- 4332 ugradnja stolarije
- 4333 postavljanje podnih i zidnih obloga
- 4334 bojenje i zastakljivanje
- 4339 Ostali završni radovi
- 4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 4520 Održavanje i popravka motornih vozila
- 5221 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 4531 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila

- 4532 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 4540 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 4613 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 4615 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 4616 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 4622 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 4623 Trgovina na veliko životinjama
- 4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
- 4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 4633 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 4634 Trgovina na veliko pićem
- 1101 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića
- 1102 Proizvodnja vina od grožđa
- 4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 4637 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 4641 Trgovina na veliko tekstilom
- 4642 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 4647 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

- 4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 4647 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 4648 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 4664 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 4665 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 4651 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mjekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 4724 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama

- 5510 Hoteli i sličan smještaj
- 5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 5530 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 5590 Ostali smještaj
- 5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 5610 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
- 5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 5621 Katering
- 4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 4932 Taksi prevoz
- 4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 4941 Drumski prevoz tereta
- 4942 Usluge preseljenja
- 5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 5020 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 5222 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 5040 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 5110 Vazdušni prevoz putnika
- 5121 Vazdušni prevoz tereta
- 5221 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 8532 Srednje stručno i tehničko obrazovanje
- 7911 Djelatnost putničkih agencija
- 7912 Djelatnost tur-operatora
- 7990 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 6419 Ostalo monetarno posredovanje
- 6619 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
- 6831 Djelatnost agencija za nekretnine
- 6832 Upravljanje nekretninama za naknadu
- 8110 Usluge održavanja objekata
- 7711 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

- 7712 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 7734 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 7735 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 7731 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 7721 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 7722 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 7729 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 6420 Djelatnost holding kompanija
- 7010 Upravljanje ekonomskim subjektom
- 7111 Arhitektonska djelatnost
- 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 7490 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 7420 Fotografske usluge
- 7120 Tehničko ispitivanje i analize
- 7311 Djelatnost reklamnih agencija
- 7312 Medijsko predstavljanje
- 8230 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 8559 Ostalo obrazovanje
- 8560 Pomoćne obrazovne djelatnosti
- 8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 8552 Umjetničko obrazovanje
- 8532 Srednje stručno i tehničko obrazovanje
- 8690 Ostala zdravstvena zaštita
- 8730 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
- 8710 Djelatnosti smještajnih ustanova s medicinskom njegom
- 8720 Socijalno staranje u smještajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno oboljele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
- 9499 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
- 9329 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 0162 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 7810 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 7990 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 5914 Djelatnost prikazivanja filmova

- 5920 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 5911 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 6010 Emitovanje radio-programa
- 6020 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 9321 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
- 9329 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 8552 Umjetničko obrazovanje
- 9001 Izvođačka umjetnost
- 9002 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
- 9319 Ostale sportske djelatnosti
- 9312 Djelatnost sportskih klubova
- 8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 9311 Djelatnost sportskih objekata
- 9329 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 0162 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 7810 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 9604 Djelatnost njege i održavanja tijela
- 9313 Djelatnost fitness klubova
- 9609 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.

Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se registarskom sudu.

SPOLJNO -TRGOVINSKI POSLOVI

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Spoljna trgovina ne prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljno trgovinskom prometu:

Izvođenje investicionih radova u inostranstvu;

Međunarodni saobraćajni agenciski poslovi, međunarodna špedicija i transport robe u drumskom saobraćaju;

Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga;

Predstavljanje stranih firmi;

Prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;

Dorada robe u zemlji.

Odgovornost za obaveze

Član 6

Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u

okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica. Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.

Osnivač će snositi rizik poslovanja društva do iznosa uloga unesenih ih investiranih u Društvo. Osnivač odgovara za poslovanje Društva u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Osnivač ima sljedeća prava i obaveze:

- da upravlja i učestvuje u rukovođenju poslovanjem Društva;
- da učestvuje u raspodjeli dobiti proporcionalno ulozima unesenim u osnivački kapital;
- da učestvuje u raspodjeli imovine Društva po prestanku Društva.

Iznos osnivačkog kapitala

Član 7

Ukupan kapital Društva iznosi kako slijedi:

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND.....8.129.022,38

(osam miliona sto dvadeset devet hiljada dvadeset dva eura trideset osam centi) ili 100%.

Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom ili davanjem zajmova.

Osnivač ili drugi članovi društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čije će vrijednosti biti prethodno procijenjena.

Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine društva, kao i odluke o umanjenju kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača.

Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom društva i društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.

Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Crne Gore

Organizacija i zastupanje Društva

Član 8

Lica ovlašćena za zastupanje, zastupaju, predstavljaju i potpisuju dokumenta Društva u poslovima za koje je Društvo registrovano, u skladu sa ovim Statutom.

Izvršni direktor Društva, u okviru svojih ovlašćenja, može dati drugom licu pismeno punomoćje za preduzimanje određenih pravnih i drugih radnji.

Izvršni Direktor je ovlašćen za zastupanje Društva samo kolektivno sa ovlašćenim zastupnikom određenim od strane Osnivača i ima pravo da kolektivno sa Ovlašćenim zastupnikom određenim od strane Osnivača djeluje u ime i za račun Društva i da sklapa bilo kakav ugovor ili da isplaćuje bilo kakve izdatke u ime Društva koji su potrebni ili poželjni da bi se obavio poslovni poduhvat, u skladu sa direktivama i instrukcijama Osnivača i ograničenjima definisanim ovim Statutom.

Smatra se da su sve pravne i druge radnje koje su preduzete kolektivno od strane Izvršnog direktora i Ovlašćenog zastupnika odobrene od strane Osnivača.

Ovlašćeni zastupnik može preduzimati pravne radnje pojedinačno i ima neograničena ovlašćenja u prometu.

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva i u cilju održavanja zakonitosti može preduzimati sve pravne i druge radnje pojedinačno i bez ograničenja.

Organi Društva

Član 9

Organi upravljanja i rukovođenja društvom su Izvršni direktor društva i Skupština Društva. Funkciju Skupštine društva vrši osnivač Društva.

Član 10

Osnivač društva:

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva Izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnost Izvršnog direktora;
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Član 11

Izvršni direktor je organ poslovođenja društva.

Izvršni direktor Društva svoju funkciju vrši u interesu Društva, a u vođenju poslova pridržava se načela savjesnosti i postupaju s pažnjom dobrog privrednika u smislu odredaba Člana 44.stav.2, 3. i 4. Zakona o privrednim društvima.

Dužnosti Izvršnog direktora su sljedeće:

organizacija, usklađivanje i upravljanje radnim i operativnim procesima u Društvu;

- staranje o zakonitosti rada Društva;
- raspoređivanje zaposlenih u skladu sa propisima;
- podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;
- staranje o organizovanju zaštite na radu;
- potpisivanje finansijskih dokumenata do vrijednosti od 50,000 €, preko kojeg iznosa je potrebna saglasnost Osnivača;

vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom.

Član 12

Izvršnog direktora Društva imenuje i razrješava Osnivač.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Osnivač Društva sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 13

Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Osnivaču.

Izvršni direktor može podnijeti ostavku.

O razrješenju izvršnog direktora i njegovoj ostavci odlučuje Osnivač.

Osnivač preispituje povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva
- ako Osnivač ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran izvršni direktor.
- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom.

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodjela dobiti

Član 14

Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuje Osnivač društva koji se unosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.

Osnivač Društva odlučuje o raspodjeli dobiti može da odluči da dio dobiti za raspodjelu reinvestira u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Dobit će biti plaćena Osnivaču proporcionalno udjelu i na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivaču biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ih može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.)

Kontrola aktivnosti Društva

Član 15

U svako doba Osnivač ima pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja kompanije. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivaču će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.

Osnivač može za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija društva i može naložiti inspekciju i reviziju poslovanja Društva od strane priznate revizorske kuće.

Restrukturiranje i prestanak rada Društva

Član 16

Društvo se može restrukturirati spajanjem sa drugim društvom (spajanje), podjelom na dva ili više odvojenih društava (podjela) i promjenom oblika (promjena oblika društva) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Osnivač društva.

Prenos udjela

Član 17

Udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog udjela, u skladu sa Statutom.

Ukoliko ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između člana koji ga prodaje i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana davanja ponude članovi društva istu ne prihvate, udio se može prenijeti trećem licu pod istim ponuđenim uslovima.

Udio se može prenositi trećem licu ugovorom o prenosu udjela.

Član 18

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se može prenijeti na treće lice samo uz izričitu saglasnost osnivača koji ostaje u društvu u pismenoj formi i uz poštovanje prava preče kupovine u njegovu korist.

Član 19

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 20

Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom.

Član 21

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ih više članova društva.

Uslove kupovine odobravaju članovi društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.

Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Član 22

Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi društva.

Član 23

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.

Član 24

U slučaju smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, udio se prenosi na preostale osnivače proporcionalno njihovom udjelu, ukoliko nije drugačije uređeno Statutom.

Ako je Statutom zabranjen prenos udjela njegovim odredbama mora se utvrditi obaveza članova društva ili samog Društva na otkup tog dijela.

Član 25

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Mjerodavno pravo

Član 26

Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Ugovora o osnivanju i Statuta primjenjivale se važeći propisi u Crnoj Gori.

Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata

Član 27

Statut je osnovni pravni akt Društva i donosi ga Osnivač Društva.

Osnivač i Izvršni direktor mogu dati predlog za izmjene i dopune Statuta.

Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva.

Druge opšte akte Društva donosi Osnivač društva, ako zakonom ili drugim propisom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.

Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Ugovorom o osnivanju.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.

Zaštita životne sredine

Član 28

Osnivač se obavezuje da preduzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg zakonodavstva.

Završne odredbe

Član 29

Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Statutom.


Osnivač je saglasan da za slučaj nastanka spora, koji ne mogu biti riješeni prijateljskim putem, nadležni sud bude Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici.

Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

U slučaju neslaganja između Ugovora o osnivanju i Statuta Društva, preovladavaće odredbe Statuta.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director



Mustafa G. Kheriba



CERTIFICATE OF NOTARY PUBLIC

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
(THE "COMPANY")


I, **Kaye Bodden**, Notary Public in and for the Cayman Islands, **DO HEREBY CERTIFY** that the attached photocopy of the **Certificate of Incorporation on Change of Name** of the Company dated 13 August 2015 (the "**Document**") is a true and correct copy of the electronic Document which I confirm has been verified to be the Document of the Company through the Cayman Islands Online General Registry.

Dated this 26th day of April 2017

Kaye Bodden

Kaye Bodden

Notary Public in and for the Cayman Islands



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The Cayman Islands

This public document

2. has been signed by Kaye Bodden

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of Notary Public

Cayman Islands

CERTIFIED

5. at Grand Cayman

6. the 26 April - 2017

7. by K. Stewart for Governor of the Cayman Islands

8. No. 4005

9. Seal/Stamp


10. Signature

K. Stewart

REG BR

IT-179181

Certificate of Incorporation on Change of Name




I DO HEREBY CERTIFY that

INJAZ EASTERN EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY

having by Special resolution dated 6th day of August Two Thousand Fifteen changed its name, is now incorporated under name of

Integrated Eastern European Fund

Given under my hand and Seal at George Town in the
Island of Grand Cayman this 13th day of August
Two Thousand Fifteen



An Authorised Officer,
Registry of Companies,
Cayman Islands.



OVJERA JAVNOG NOTARA

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND

(INTEGRISANI FOND ZA ISTOČNU EVROPU)

(„KOMPANIJA“)

Ja, Kaye Bodden, [REDACTED], OVIM
PUTEM POTVRĐUJEM, da je priložena kopija Potvrde o osnivanju o promjeni
imena Kompanije od 13. avgusta 2015. godine („Dokument“), vjerodostojna i tačna
kopija elektronskog dokumenta, za koji potvrđujem da je isti ovjeren kao dokument
Kompanije kroz Opšti onlajn registar Kajmanskih Ostrva.

Na datum: 26. april 2017. godine

[REDACTED] /svojeručni potpis/

Kaye Bodden

Javni notar na Kajmanskim Ostrvima i za Kajmanska Ostrva

/Vinjeta, tekst: Kaye Bodden, javni notar, Kajmanska Ostrva/

1
“Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra
pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je
ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.”

U Podgorici, na dan 8. maj 2017. godine.



APOSTIL
(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Država: Kajmanska Ostrva

Ovaj javni dokument

2. je potpisan od strane Kaye Bodden-a
3. u svojstvu JAVNOG NOTARA
4. ima pečat/štambilj JAVNOG NOTARA, Kajmanska Ostrva

OVJEREN

5. u Grand Cayman (Veliki Kajman)
6. 26. aprila 2017. godine
7. od strane K. STEWART-a, guvernera Kajmanskih Ostrva
8. Broj: 4005
9. Pečat/štambilj
10. Potpis _____ K. STEWART

/svojeručni potpis i suvi žig preko apostila, tekst: Guverner, Kajmanska Ostrva /

5243828.1 A4306.D06606

2

“Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.”

U Podgorici, na dan 8. maj 2017. godine.





IT-179181

Potvrda o osnivanju o promjeni imena

OVIM PUTEM POTVRĐUJEM da je

**INJAZ EASTERN EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT
COMPANY**

*nakon što je Specijalnom odlukom od 6. avgusta dvije hiljade petnaeste (2015)
godine promijenila svoje ime, sada osnovana pod nazivom*

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND

(INTEGRISANI FOND ZA ISTOČNU EVROPU)

*Potpisano mojom rukom i ovjereno mojim pečatom
u gradu Džordžtaun (George Town)
na ostrvu Veliki Kajman (Grand Cayman)
13. avgusta dvije hiljade petnaeste (2015) godine*

**Ovlašćeni službenik,
Registar kompanija,
Kajmanska Ostrva.**

*/svojeručni potpis i pečat, tekst:
Registar kompanija, Kajmanska Ostrva,
IZUZETO OBAVEZE/ODGOVORNOSTI/*

Kod za autorizaciju: 260103578829

www.verify.gov.ky

17. avgust 2015. godine

3

“Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.”

U Podgorici, na dan 8. maj 2017. godine.



Ja, NOTAR, Mira Bogić, Podgorica, ulica Dalmatinska br. 10,

potvrđujem da je ovo fotokopija izvorne isprave: Potvrda o osnivanju i promjeni [redacted] meña ovjerena od strane
Javnog notara na Kajmanskim ostrvima i za Kajmanska ostrva Kaye Bodden [redacted]

stalnog sudskog tumača za engleski jezik Jokić Irene.

Ispisan je kompjuterskim štampačem, a ima 5 stranica i ovjerava se u 3 primjerka.

Izvorna isprava se po tvrdnji stranke nalazi kod stranke, a donijela ju je sa sobom stranka JELIĆ SLAVIŠA,
[redacted]

[redacted] 15,00 €, i troškovi u iznosu od 4,00 €
sa PDV-om od 3,61 €, što predstavlja ukupno 22,61 €, naplaćena je.

OVP-3113/2017


U Podgorici, 09.05.2017. godine





TEXAS DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE
PO BOX 120480

HOUSTON, TEXAS 77212-0480
713-595-1000



CERTIFICATE OF NOTARY PUBLIC

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
(THE "COMPANY")


I, **Kaye Bodden**, Notary Public in and for the Cayman Islands, **DO HEREBY CERTIFY** that the attached is a true, correct and complete copy of the **Register of Directors** of the Company examined by me at the registered office of the Company in the Cayman Islands, situate at the offices of Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands on 26 April 2017.

Dated this 26th day of April 2017



Kaye Bodden

Notary Public in and for the Cayman Islands



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Country: The Cayman Islands

This public document

2. has been signed by Kaye Bodden

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of Notary Public
Cayman Islands

CERTIFIED

5. at Grand Cayman

6. the 26 April - 2017

7. by K. Stewart for Governor of the Cayman Islands

8. No. 4006

9. Seal/Stamp

10. Signature

K Stewart




REGISTER OF DIRECTORS
FOR:
Integrated Eastern European Fund

Name & Address	Office Held	Date of Appointment	Date of Resignation
Douglas Iain McMurdo [REDACTED]	Director	12 Dec 2006	12 Dec 2006
Jonathan Paul Tonge [REDACTED]	Director	12 Dec 2006	12 Dec 2006
Shariq Azhar Injaz Mena Investment Company Psc [REDACTED]	Director	12 Dec 2006	15 Sep 2009




**REGISTER OF DIRECTORS
FOR:
Integrated Eastern European Fund**

Name & Address	Office Held	Date of Appointment	Date of Resignation
Mubarak Bin Fahad [REDACTED]	Director	12 Dec 2006	15 Sep 2009
Khalid Al Mansour [REDACTED]	Director	15 Sep 2009	24 Jan 2011
Mohammed Tariq Sheikh [REDACTED]	Director	15 Sep 2009	24 Jan 2011



REGISTER OF DIRECTORS
FOR:
Integrated Eastern European Fund

Name & Address	Office Held	Date of Appointment	Date of Resignation
Ali Bin Khalfan Rashed Al Mutawa Al Dhaheri [REDACTED]	Director	24 Jan 2011	22 Jul 2013
Ahmed Al Dhaheri [REDACTED]	Director	24 Jan 2011	22 Jul 2013
Alan Howard Errington [REDACTED]	Director	24 Jan 2011	



REGISTER OF DIRECTORS
FOR:
Integrated Eastern European Fund

Name & Address	Office Held	Date of Appointment	Date of Resignation
Jassim Mohamed R.M.S. Al Seddigi Alansaari [REDACTED]	Director	22 Jul 2013	1 Nov 2015
Mustafa Ghazi Kheriba [REDACTED]	Director	22 Jul 2013	
Raad Bechara Antoun [REDACTED]	Director	12 Nov 2015	



OVJERA JAVNOG NOTARA
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
(INTEGRISANI FOND ZA ISTOČNU EVROPU)

(„KOMPANIJA“)

Ja, **Kaye Bodden**, javni notar na Kajmanskim Ostrvima i za Kajmanska Ostrva, **OVIM PUTEM POTVRĐUJEM**, da je priloženi dokument tačna, vjerodostojna i kompletna kopija **Registra direktora** Kompanije, koju sam lično pregledao/pregledala u zvaničnoj kancelariji Kompanije na Kajmanskim Ostrvima, koja se nalazi u prostorijama Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate [REDACTED]

godine.

Na datum: 26. april 2017. godine

/svojeručni potpis/

Kaye Bodden

Javni notar na Kajmanskim Ostrvima i za Kajmanska Ostrva

/Vinjeta, tekst: Kaye Bodden, javni notar, Kajmanska Ostrva/

5243837.1 A4306.D06606

“Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.”

U Podgorici, na dan 8. maj 2017. godine.



APOSTIL
(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Država: Kajmanska Ostrva

Ovaj javni dokument

2. je potpisan od strane Kaye Bodden-a

3. u svojstvu JAVNOG NOTARA

4. ima pečat/štambilj JAVNOG NOTARA, Kajmanska Ostrva

P.D. B. OVJEREN
Grand Cayman

5. u Grand Cayman (Veliki Kajman)

6. 26. aprila 2017. godine

7. od strane K. STEWART-a, guvernera Kajmanskih Ostrva

8. Broj: 4006

9. Pečat/štambilj

10. Potpis _____ K. STEWART

/svojeručni potpis i suvi žig preko apostila, tekst: Guverner, Kajmanska Ostrva /

5243837.1 A4306.D06606

2

“Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjerañ originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.“

U Podgorici, na dan 8. maj 2017. godine.



WALKERS

Professional services (Profesionalne usluge)

Registracioni broj: 179181

Broj klijenta: WC104795

Datum osnivanja: 12. decembar 2006. godine

REGISTAR DIREKTORA

ZA:

**Integrated Eastern European Fund
(Integrirani fond za Istočnu Evropu)**

Ime i adresa	Pozicija	Datum imenovanja	Datum ostavke
Douglas Iain McMurdo [REDACTED]	Direktor	12. decembar 2006. godine	12. decembar 2006. godine
Jonathan Paul Tong [REDACTED]	Direktor	12. decembar 2006. godine	12. decembar 2006. godine
Shariq Azhar [REDACTED] Emirati)	Direktor	12. decembar 2006. godine	15. septembar 2009. godine

3

“Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.“

U Podgorici, na dan 8. maj 2017. godine.





Ime i adresa	Pozicija	Datum imenovanja	Datum ostavke
Mubarak Bin Fahad [REDACTED]	Direktor	12. decembar 2006. godine	15. septembar 2009. godine
Khalid Al Mansour [REDACTED]	Direktor	15. septembar 2009. godine	24. januar 2011. godine
Mohammed Tariq Sheikh [REDACTED]	Direktor	15. septembar 2009. godine	24. januar 2011. godine

4
 “Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.”

U Podgorici, na dan 8. maj 2017. godine.




Ime i adresa	Pozicija	Datum imenovanja	Datum ostavke
Ali Bin Khalfan Rashed Al Mutawa Al Dhaheri 	Direktor	24. januar 2011. godine	22. jul 2013. godine
Ahmed Al Dhaheri 	Direktor	24. januar 2011. godine	22. jul 2013. godine
Alan Howard Errington 	Direktor	24. januar 2011. godine	

“Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.”

U Podgorici, na dan 8. maj 2017. godine.



Ime i adresa	Pozicija	Datum imenovanja	Datum ostavke
Jassim Mohamed R.M.S. Al Seddiqi Alansaari 	Direktor	22. jul 2013. godine	1. novembar 2015. godine
Mustafa Ghazi Kheriba 	Direktor	22. jul 2013. godine	
Raad Bechara Antoun 	Direktor	12. novembar 2015.godine	

Datum štampe: 26. april 2017. godine

Walkers Corporate Limited

6

“Ja, Irena Jokić, stalni sudski tumač za engleski jezik, postavljena Rješenjem ministra pravde Crne Gore broj 03-6405/11 od 23.09.2011. godine, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.”

U Podgorici, na dan 8. maj 2017. godine.



Ja, NOTAR, Mira Bogić, Podgorica, ulica Dalmatinska br. 10,

potvrđujem da je ovo fotokopija izvorne isprave: Reigistar direktora Kompanije ovjeren od strane Javnog

prevodom stalnog sudskog tumača za engleski jezik Jokić Irene.

Ispisan je kompjuterskim štampačem, a ima 11 stranica i ovjerava se u 3 primjerka.

Izvorna isprava se po tvrdnji stranke nalazi kod stranke, a donijela ju je sa sobom stranka JELIĆ SLAVIŠA,

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 NT u iznosu od 37,50 €, i troškovi u iznosu od 7,60 € sa PDV-om od 8,57 €, što predstavlja ukupno 53,67 €, naplaćena je.

OVP-3114/2017

U Podgorici, 09.05.2017. godine



